

## BAKOLONGI YA MISALA

### Misala ya bokolongono ya nzoto— Kobimisama ya mbongo ya kelasi

Programe ya kologola mbongo ya kelasi ezali mpo na kosunga bakompanyi na kofutaka mbongo mpo na kobakisa mayele ya basali na bango mpe kosunga bato na kokokisa mikano na bango ya mosala ya monganga mpe kokende liboso na mosala na bango.

Programe yango ekoki kopesa lisungi ya mosolo mpo na kobakisa mayele ya basali ya bokolongono oyo bazali kokutana na bato ya maladi (kati na bango basali ya bokolongono oyo bakabwani). Kolimbisama ya mbongo ya kelasi ekoki kofuta mpo na ba credentiels ya ntango mokuse (koleka sanza 18) mpo na kotombola basali ya ntina na etape oyo elandi na mosala na bango. Mikolo ya kolakisama oyo ekomema na diplome, to na mokanda ya ndingisa liboso ya sanza ya zomi na mibale ya mobu 2024 ekopesama na esika ya liboso.

**Luka koyeba makambo mosusu na ntina na makoki ya kozwa mosolo mpo na ba programmes ya mateya lokola:**

- **Koyekola mpo na bokolongono ya bizaleli ya bato (Behavioral Health)** koyekola mpo na kozala mosungi ya conseil, ACRE ya moboko Koyekola mpo na kozwa mokanda ya mosala, koyekolisa mpo na kozala mosungi ya baninga, Moto ya mayele na makambo matali kozongisa bato na ezalela ya malam (MHRT-1) (MHRT-C), Mokengeli ya minganga oyo azwi ndingisa, mpe mingi mosusu
- **Formasyo ya bokolongono ya nzoto** lokola mosungi ya lifulume oyo andimami (CNA/CNA-M), Lifulume oyo azali na ndingisa (LPN), Lisalisi ya nkisi oyo endimami (CRMA), Monganga-mopasoli, mpe mingi mosusu.
- **Koyekola mpo na bokolongono ya mino** lokola Mosungi ya mino mpe misala ya kobakisama Mosungi ya mino.
- **Formasyo mpo na minganga** oyo basalaka na lopitalo ya lombangu, lokola EMT, AEMT, mpe paramédical.
- **Specialiste ya lisungi ya bokengi** formasyo lokola Mopesi ya lisungi ya bokono ya dementia, Mosungi ya bokolongono na ndako, Mpeto ya monganga ya bokono (CIC), Mosungi ya moto na moto (PSS), mpe mingi mosusu.

## BAKOLONGI YA MISALA

### Misala ya bokolongono ya nzoto— Kobimisama ya mbongo ya kelasi

Programe ya kologola mbongo ya kelasi ezali mpo na kosunga bakompanyi na kofutaka mbongo mpo na kobakisa mayele ya basali na bango mpe kosunga bato na kokokisa mikano na bango ya mosala ya monganga mpe kokende liboso na mosala na bango.

Programe yango ekoki kopesa lisungi ya mosolo mpo na kobakisa mayele ya basali ya bokolongono oyo bazali kokutana na bato ya maladi (kati na bango basali ya bokolongono oyo bakabwani). Kolimbisama ya mbongo ya kelasi ekoki kofuta mpo na ba credentiels ya ntango mokuse (koleka sanza 18) mpo na kotombola basali ya ntina na etape oyo elandi na mosala na bango. Mikolo ya kolakisama oyo ekomema na diplome, to na mokanda ya ndingisa liboso ya sanza ya zomi na mibale ya mobu 2024 ekopesama na esika ya liboso.

**Luka koyeba makambo mosusu na ntina na makoki ya kozwa mosolo mpo na ba programmes ya mateya lokola:**

- **Koyekola mpo na bokolongono ya bizaleli ya bato (Behavioral Health)** koyekola mpo na kozala mosungi ya conseil, ACRE ya moboko Koyekola mpo na kozwa mokanda ya mosala, koyekolisa mpo na kozala mosungi ya baninga, Moto ya mayele na makambo matali kozongisa bato na ezalela ya malam (MHRT-1) (MHRT-C), Mokengeli ya minganga oyo azwi ndingisa, mpe mingi mosusu
- **Formasyo ya bokolongono ya nzoto** lokola mosungi ya lifulume oyo andimami (CNA/CNA-M), Lifulume oyo azali na ndingisa (LPN), Lisalisi ya nkisi oyo endimami (CRMA), Monganga-mopasoli, mpe mingi mosusu.
- **Koyekola mpo na bokolongono ya mino** lokola Mosungi ya mino mpe misala ya kobakisama Mosungi ya mino.
- **Formasyo mpo na minganga** oyo basalaka na lopitalo ya lombangu, lokola EMT, AEMT, mpe paramédical.
- **Specialiste ya lisungi ya bokengi** formasyo lokola Mopesi ya lisungi ya bokono ya dementia, Mosungi ya bokolongono na ndako, Mpeto ya monganga ya bokono (CIC), Mosungi ya moto na moto (PSS), mpe mingi mosusu.

## Progame ya kofuta mbongo ya kelasi

- Ba programmes ya formation oyo epesamaka na lialisi ya minganga ezali na misala oyo etalaka bato ya maladi mpe ekoki kosila na sanza 18 to mpe na nse.
- Formasyo ekopesa litomba na basali oyo bazali kosangana na yango (na ndakisa, kobakisama na mosala, kobakisama ya lifuti, boni, etc.).
- Bapesi motuya na ba formations to ba certifications oyo ekomami na [maine.gov/healthcaretrainingforme](http://maine.gov/healthcaretrainingforme)
- Lisungi ya mbongo ekoki kosunga kofutela kelasi, kofutela ba cours, babuku, mpe misala misusu ya lisungi soki esengeli.
- Mosolo ya mateya ekofutama liboso, mbala moko na molakisi ya mateya.

## Progame ya kofuta mbongo ya kelasi

- Ba programmes ya formation oyo epesamaka na lialisi ya minganga ezali na misala oyo etalaka bato ya maladi mpe ekoki kosila na sanza 18 to mpe na nse.
- Formasyo ekopesa litomba na basali oyo bazali kosangana na yango (na ndakisa, kobakisama na mosala, kobakisama ya lifuti, boni, etc.).
- Bapesi motuya na ba formations to ba certifications oyo ekomami na [maine.gov/healthcaretrainingforme](http://maine.gov/healthcaretrainingforme)
- Lisungi ya mbongo ekoki kosunga kofutela kelasi, kofutela ba cours, babuku, mpe misala misusu ya lisungi soki esengeli.
- Mosolo ya mateya ekofutama liboso, mbala moko na molakisi ya mateya.



Mituna?

[healthcaretrainingforme@maine.gov](mailto:healthcaretrainingforme@maine.gov)



Mpo na koyeba makambo mosusu to kokoma mokanda ya kosenga mosala, kende na:

[www.maine.gov/healthcaretrainingforme](http://www.maine.gov/healthcaretrainingforme)



Mituna?

[healthcaretrainingforme@maine.gov](mailto:healthcaretrainingforme@maine.gov)



Mpo na koyeba makambo mosusu to kokoma mokanda ya kosenga mosala, kende na:

[www.maine.gov/healthcaretrainingforme](http://www.maine.gov/healthcaretrainingforme)



Tozali na esengo ya kopesa mikanda oyo mibongolami mpe babongoli soki basengi yango.

Ministere ya Mosala ya Maine epesaka bato nyonso mabaku ya ndenge moko na makambo ya mosala mpe na baprogame. Masungi mpe misala mosusu ezali mpona bato baza na bibosono; esengeli nde kosenga yango.



Tozali na esengo ya kopesa mikanda oyo mibongolami mpe babongoli soki basengi yango.

Ministere ya Mosala ya Maine epesaka bato nyonso mabaku ya ndenge moko na makambo ya mosala mpe na baprogame. Masungi mpe misala mosusu ezali mpona bato baza na bibosono; esengeli nde kosenga yango.